

e-FILING REPORT COVER SHEET

REPORT NAME: Generator Interconnection Activities Report for 2013

COMPANY NAME: Idaho Power Company

DOES REPORT CONTAIN CONFIDENTIAL INFORMATION? No Yes

If yes, please submit only the cover letter electronically. Submit confidential information as directed OAR 860-001-0070 or the terms of an applicable protective order.

If known, please select designation: RE (Electric) RG (Gas) RW (Water)
 RO (Other)

Report is required by: OAR 860-082-0065(3)
 Statute
 Order 10-132
 Other

Is this report associated with a specific docket/case? No Yes
If Yes, enter docket number: UM 1410

Key words:

If known, please select the PUC Section to which the report should be directed:

- Corporate Analysis and Water Regulation
- Economic and Policy Analysis
- Electric and Natural Gas Revenue Requirements
- Electric Rates and Planning
- Natural Gas Rates and Planning
- Utility Safety, Reliability & Security
- Administrative Hearings Division
- Consumer Services Section

PLEASE NOTE: Do NOT use this form or e-filing with the PUC Filing Center for:

- **Annual Fee Statement form and payment remittance or**
- **OUS or RSPF Surcharge form or surcharge remittance or**
- **Any other Telecommunications Reporting or**
- **Any daily safety or safety incident reports or**
- **Accident reports required by ORS 654.715.**

Lisa D. Nordstrom
Lead Counsel
lnordstrom@idahopower.com

May 15, 2014

VIA ELECTRONIC FILING

Attn: Filing Center


Public Utility Commission of Oregon
550 Capitol Street NE, Suite 215
P. O. Box 2148
Salem, OR 97308-2148

RE: Oregon Generator Interconnection Activities Report for 2013

Dear Sir or Madam:

Please find attached Idaho Power Company's annual report summarizing Idaho Power's interconnection activities for 2013. Filed in accordance with OAR 860-082-0065(3) and Order No. 10-132, this report includes a summary of all small and large generation applications and completions for the year. As the report indicates, in 2013, Idaho Power received 11 small generator project applications and no large generator project applications. As of the date of this filing, none of the small projects have advanced to a generation interconnection agreement and been placed into service.

Sincerely,



Lisa D. Nordstrom
Lead Counsel

LDN/kkt

Enclosure

cc: Mike Youngblood
Dave Angell
Donovan Walker
Orlando Ciniglio
Josh Harris
RA Files

Oregon Generation Annual Report for 2013

a # complete applications received:

SMALL	11
LARGE	0

b # interconnections completed:

SMALL	0
LARGE	0

c For each Application received:

	IC Type	IC Nameplate
SMALL	GI 412	Solar 10.00
	GI 413	Solar 10.00
	GI 414	Solar 7.00
	GI 415	Solar 10.00
	GI 416	Solar 10.00
	GI 417	Solar 10.00
	GI 419	Solar 10.00
	GI 420	Solar 10.00
	GI 423	Solar 10.00
	GI 424	Solar 10.00
	GI 425	Solar 10.00
LARGE		

d Location by zip code for Proposed and Completed interconnections

	Completed Facilities	Proposed Facilities
GI 412	N/A	97918
GI 413	N/A	97913
GI 414	N/A	97918
GI 415	N/A	97918
GI 416	N/A	97914
GI 417	N/A	97913
GI 419	N/A	97914
GI 420	N/A	97918
GI 423	N/A	97914
GI 424	N/A	97913
GI 425	N/A	97914

e For each Tier 3 & Tier 4 interconnection approval:

Basic Telemetry configuration, if applicable		
GI 412	N/A	
GI 413	N/A	
GI 414	N/A	
GI 415	N/A	
GI 416	N/A	
GI 417	N/A	
GI 419	N/A	
GI 420	N/A	
GI 423	N/A	
GI 424	N/A	
GI 425	N/A	

f For each Tier 4 interconnection approval:

	IC Facilities	Estimated IC Costs	System Upgrades	Total Estimated Upgrade Costs	Cost Source	
	GI 412	N/A	\$ 230,400	\$ 1,260,000	\$ 1,490,400	System Impact Study
	GI 413	N/A	\$ 230,400	\$ 806,400	\$ 1,036,800	System Impact Study
	GI 414	N/A	\$ 230,400	\$ 1,310,400	\$ 1,540,800	System Impact Study
	GI 415	N/A	\$ 237,600	\$ 2,808,000	\$ 3,045,600	Feasibility Study
	GI 416	N/A	\$ 237,600	\$ 900,000	\$ 1,137,600	Feasibility Study
	GI 417	N/A	\$ 237,600	\$ 1,260,000	\$ 1,497,600	Feasibility Study
	GI 419	N/A	\$ 230,400	\$ 2,107,100	\$ 2,337,500	System Impact Study
	GI 420	N/A	\$ 230,400	\$ 10,375,200	\$ 10,605,600	Feasibility Study
	GI 423	N/A	\$ 223,000	\$ 2,807,000	\$ 3,030,000	Feasibility Study
	GI 424	N/A	\$ 223,000	\$ 1,062,000	\$ 1,285,000	Feasibility Study
	GI 425	N/A	\$ 223,000	\$ 2,807,000	\$ 3,030,000	Feasibility Study - Same as GI423 - project withdrew and re-entered queue